

ARHIV BOSANSKE KRAJINE
BANJA LUKA

Arhiv Bos. krajine B. Luka


ABK-209-M6 - VI/173

PAJIĆ BRANKO :

"PRVA OBLASNA KONFERENCIJA KPJ ZA BOSANSKU KRAJINU 1940.
GODINE U KUĆI KARLA ROJCA "

L e g e n d a :

- Autorizirana sjećanja BRANKA PAJIĆA notirana u Arhivu 26.aprila 1976.godine na 8 stranica mašinom kucanog teksta;
 - sjećanja notirana u 6 kucanih primjeraka: original i dvije kopije u Arhivu Bosanske krajine,dvije kopije kod autora,a jedna kopija u Muzeju Bosanske krajine u Banjoj Luci,sa autorizacijom svakog primjerka posebno.
-



PAJIĆ BRANKO:

"PRVA OBLASNA KONFERENCIJA KPJ ZA BOSANSKU KRAJINU 1940.
GODINE U KUĆI KARLA ROJCA "

Negdje krajem ljeta 1940.godine održano je oblasno partisko savjetovanje za Bosansku krajinu u kući Karla Rojca,koju Dušan Lukač u svojoj knjizi naziva Prva oblasna konferencija KPJ,na kome sam i ja bio prisutan.Tačno se mjesec ne mogu sjetiti,ali se sjećam da je savjetovanje održano prije izbijanja štrajka rudara u Ljubiji jer je jedan od zaključaka bio da se organizira štrajk.

Na jednom partijskom sastanku KASIM HADŽIĆ mi je saopštio da sam odredjen za delegata na oblasnom partijskom savjetovanju i da se za njega pripremim.Na sastanku mi je rečeno da će lično biti obavješten o datumu održavanja i mjestu gdje treba da dodjem radi uspostavljanja veze.

Jedno dva do tri dana prije održavanja ovog savjetovanja Kasim mi je rekao da dodjem pred hotel "Bosnu" gdje će me čekati jedan drug u 20 časova.Poslije mi je rekao da je to MIRKO VIŠNJIĆ.

Došao sam tačno pred hotel "Bosnu" u naznaceno vrijeme.Kad me je ugledao,da mi je znak da podjem za njim.Korziralo se uveliko na prostoru između dva hotela,između "Palasa" i "Bosne".Naša pojava na tom mjestu u to vrijeme nije privlačila mičiju pažnju.Mirko Višnjić pošao je u šetnji prema Pozorištu,a ja za njim na rastojanju.Obojica smo išli laganim hodom kao da se šetamo.Sustigao sam ga kod Pozorišta.U kretanju mi je rekao da sutra treba da dodjem u kuću Karla Rojca oko 19 sati,gdje će me jedan od dugujeva dočekati na vratima.Upitao me je da li znam koja je to kuća.Kada sam mu potvrdno odgovorio upozorio me je da za

narednu noć moram osigurati lični alibi.

Pozdravili smo se i odmah razišli.Nismo se zajedno nalazili više od minuta jer smo poluglasno razmjenili samo nekoliko rečenica i ništa više.Mirko je prešao na desnu stranu ulice i pored Pozorišta krenuo u pravcu današnje Aleje JNA,a ja sam nešto malo produžio put da bih se zatim okrenuo i vratio istim putem nazad prema "Bosni".

Razmišljao sam kako da osiguram lični alibi za sutrašnju noć.Radilo se o cijeloj noći,a ne samo o jednom dijelu.Došla mi je na um jedna kombinacija.


Na prijedorskem putu imao je kuću BOHUMIL-Boko Šebor,brat moje žene.Kombinacija da kažem da sam u toj kući prenoćio bila je za mene najbolja.

Sutradan sam se dogovorio sa Bokom Šeborom da kaže ko god ga bude upitao da sam te večeri kod njega spavao,a da sam došao kod njega na spavanje jer sam bio malo pripit pa mi se nije dalo idti vlastitoj kući da me žena vidi u takvom stanju.Naglasio sam da mu ne mogu reći gdje ću biti,ali da se radi o jednoj vrlo ozbiljnoj stvari za koju sam privatno zainteresiran.

Dao mi je čvrste garantije.Znao sam da se u njega mogu pouzdati.Osigurao sam tako prvi dio svog plana.

Negdje oko 18 sati,dakle cijeli sat prije određjenog vremena uzeo sam svoj majstorski alat (karbitnu lampu,jedan ključ za ventile i aparat za prislушкиvanje šumova na vodovodnoj mreži) i na biciklu krenuo u laganoj vožnji prema Bojića Hanu.Krenuo sam iz vodovodne radionice kod Ferhadije.Mnogi su me susretali i pozdravljali,a i ja njih.Neki su me i upitali "Ode li ti,majstore,na posao?".

Pošto se gradska vodovodna mreža tada završagala kod Bojića Hana,bicikl sa alatom sklonio sam pod jedan kameni most na glavnoj cesti kod današnje Gradske mljekare.Pod most sam se sklonio kad sam video da me niko nije zapazio.Na isti način izašao sam na drugoj strani mosta ponovo pazeći da me neko ne ugleda.Preko njiva i šiblja uputio sam se kući Karla Rojca,ali zaobilaznim putem praveći veći krug.Stigao sam pred kuću tačno na vrijeme.



Prije nego što sam se približio kući okretao sam se da viđim da li me neko prati.Pred kućom ponovo sam pažljivo osmatrao i onda ušao u dvorište.Na vratima me dočekao jedan nepoznati mlađi čovjek.Mislim da je to bio KARLO ROJC.Ranije ga lično nisam poznavao.Pretpostavljam da me je po liku prepoznao jer me je upitao: "Branko Pajić?". Odgovorio sam samo "Da!" i ušao u kuću.Pošto se lično nismo poznavali,pretpostavljam da me je neko njemu pokazao da bi me mogao prepoznati kad ulazim u kuću.To je bio razlog da nisam dobio nikakvu šifru prepoznavanja pri dolasku.


U jednoj sobi bilo je već nekoliko drugova,a ostali su pristizali u razmacima jedan za drugim.To dolaženje trajalo je skoro više od sata jer je partijsko savjetovanje počelo kad je već bila mrkla noć.

Prije samog početka savjetovanja Djuro Puoar nam je rekao da ako bi slučajno prodrla policija zbog nečijе provale i upitala kakav mi skup držimo svi jednako odgovorimo da je ovo osnivačka skupština Stranke radnog naroda.

U prostoriji bio je neki manji sto za kojim su u toku konferencije sjedili DJURO PUCAR i MIRKO VIŠNJIĆ.Djuru Pucara sam znao samo kao Djuru,ali mu prezime nisam znao,a ni partijsku funkciju.Zbog njegovog autoriteta među članovima pretpostavljaо sam da je na nekoj značajnijoj partijskoj dužnosti.Sjedili smo na stolicama duž zidova prostorije.Ne sjećam se tačno da li je bila i neka klupa.Sjećam se da nas je tu bilo negdje preko 20 prisutnih.

Svih prisutnih ne mogu se sjetiti.Znam da su bili prisutni: DJURO PUCAR,MIRKO VIŠNJIĆ,OSMAN KARABEGOVIĆ,KASIM HADŽIĆ,ŠEVALA HADŽIĆ,KARLO ROJC,HUSEIN OSMANČEVIĆ, a drugih se ne mogu sjetiti.Bilo je dosta drugova iz drugih mesta,ali su mi svi bili nepoznati.Bilo je nekoliko drugova iz Ljubije jer je nekoliko drugova bilo zaduženo da u rudniku organiziraju štrajk.

Jedino sam bio iznenadjen što na savjetovanju vidim vatrogasoa HUSEINA OSMANČEVIĆA za koga nisam pretpostavljaо da je član Partije.Husein je primjetio moje iznena-



djenje i samo se nasmješio.On je znao da sam ja član Partije,ali ja nisam znao da je on.Husein je bio dobrovoljni vatrogasac,a radio je kao obućar kod Turčinhodžića.

Sastanak je otvorio Mirko Višnjić i dao riječ jednom nepoznatom drugu.Bio je dosta visok i mršav sa uskim i izduženim liceom.Nosio je kačket.Pretpostavio sam da je neki viši partijski funkcijer jer je prije početka savjetovanja veoma blisko i srdačno razgovarao sa Djurom Pucarom kao raniji poznanik.

Taj nepoznati govorio je o opštoj političkoj situaciji u zemlji i svjetu,a posebno o predstojećoj opasnosti od nacističke Njemačke i fašističke Italije.Pričao je veoma ubjedljivo i argumentovano sa veoma dobrim riječnikom.Njegovo izlaganje trajalo je,koliko mi se čini,skoro dva sata.Svi smo ga pažljivo slušali ne samo iz partijske discipline,već i zbog njegovog interesantnog izlaganja političkog stanja u svijetu i u Jugoslaviji.

Kad je spomenuti drug završio svoje izlaganje,svako od prisutnih podnosio je izvještaje o političkom stanju na terenu i radu partijske čelije.Nije se spominjalo o kojoj se partijskoj čeliji radi,već se samo obrazlagao rad u kritičkom smislu.Vodjenje sastanka preuzeo je Djuro Pucar.Postavljanjem određenih potpitanjainicirao je da se neki detalji svestranije osvijetle.Poslije izlaganja,a ponekada i u samom toku,vodjen je razgovor o pojedinim pitanjima i problemima u ukazivalo se na učinjene greške.U jednom takvom kritičkom prilazu upućivano je i na ono što je i kako trebalo preuzimati.Bilo je takvih prijedloga za poboljšanje rada da je iz njih bilo vidljivo da je nešto moglo biti još bolje uradjeno.Iz samog načina vodjenja sastanka,odnosno savjetovanja bilo je vidljivo da je Djuro Pucar veoma iskusni partizanski radnik,koji je znao iznalaziti u primjerima mnogobrojna praktična rješenja.

Došao je i na mene red da podnesem izvještaj o našem radu,o radu naše partijske čelije.Na moj izvještaj stavljena je primjedba zbog čega nismo u rad naše čelije uk-

A.HV.Boč.11	11.11.11
AEK	

ljućili IVU TUKERIĆA.Za naš rad u cjelini Pucar je dao prolaznu ocjenu,ali je posebno podvukao da sa našim radom nije naročito zadovoljan.Konstatovao je da mnoge čelije u gradu nisu dovoljno aktivne i u svom političkom radu i u konretnim akcijama koje organiziraju i sprovode.


Osnovne primjedbe stavljao je Djuro Pucar dok su Mirko Višnjić i nepoznati partijski drug pretežno šutjeli.Taj neznanac pažljivo je pratilo izlaganja u cilju što boljeg informisanja o stanju i nije se upuštao u davanje ocjena o političkom i drugom radu.

Pošto je Djuro Pucar stavio zamjerke na rad naše čelije tražio sam riječ da dam objašnjenja i odgovor na datu ocjenu.Prisutni su se iznenadili jer u toku pretvodnog dijela trajanja savjetovanja niko od delegata nije stavljao primjedbe na date ocjene Djure Pucara.

Rekao sam,a toga se dobro sjećam,da se mene netiče što Ivo Tukerić nije u našoj čeliji jer je to stvar Mjesnog komiteta,a ne nas kao članova koji smo svojevremeno postavljali takvo pitanje i dobili odgovor da je Tukerić povezan na drugom mjestu.Za rad drugih čelija,naglasio sam,ne mogu da budem kritikovan jer sa drugim čelijama u partijskom radu nismo povezani,a svako treba da odgovara za svoj rad i svoje političke promašaje.Svoje objašnjenje završio sam slijedećim riječima: "Molim te,druže Djuro,reci mi šta mi nismo izvršili od onoga što je nama dato u zadatak? Imaš li prigovore na naš rad,na ono što se na nas odnosi? Evo,tu je naš sekretar Kasim i neka Ti on kaže da li radimo,šta i kako radimo!".

Moje oponiranje Djuru nije uvrijedilo.Šta više,osjetio sam da želi saznati sve detalje i da mu je drago ako je stanje bolje nego ocjena tog stanja.Pošto je htio da te dileme rasvijetli,dao je riječ Kasimu.

KASIM HADŽIĆ je dao kraći osvrt na naš rad i zaključio da lično nema primjedaba na naš dosadašnji rad u čeliji,ali da ima nekih primjedaba na rad ostalih čelija u gradu.Medjutim,u ovom dijelu svoje primjedbe nije iznosio.Na kraju svog izlaganja okrenuo se prema meni i rekao:



"Kakav si ti komunista kad u diskusiji odmah skačeš za vrat?! S tobom se skoro ne može razgovarati!".

- "Kakav sam, takav sam, drugčiji ne mogu biti!", bio je moj dosta nagao odgovor. Sigurno je da sam netaktično postupio, ali je moja neposrednost i buntovnost spontano izbijala, a po tim "odlikama" bio sam i ranije poznat.

Za kratko, nastala je malo mučna situacija, ali se odmah preko svega prešlo. Savjetovanje je nastavljeno i trajalo je do 5 sati izjutra narednog dana.

Diskutovalo se i o radu čelije u Fabrići duvana. Izvještaj je podnio Kasim Hadžić, a njegova žena Ševala o radu u Šenskom pokretu. Međutim, ne mogu se danas sjetiti kakva je ocjena data. Husein Osmančević govorio je o stanju među kožarcima i obućarima, a posebno o radu partiske čelije. Sjećam se da je posebno govorio o radu kod poslodavca Turčinhodžića.

Mislim da iz svih čelija nisu došli delegati na ovo političko partijsko savjetovanje, mislim iz svih čelija u Banjoj Luci. Ovakvo mišljenje temeljim na činjenici što nas je bilo malo iz Banje Luke, malom u odnosu na broj članova Partije. Pretpostavljam da nisu ni pozvani jer su i Djuro Pucar i ovaj nepoznati partijski drug bili informisani o njihovom radu.

Gоворили су и делегати из других мјеста Bos. Krajine. У svojim izvještajima dali su ocjenu političke situacije i obavještenja o sindikalnom i partijskom radu. No, ne mogu se sjetiti iz kojih su mјesta oni došli. Dobro se samo sjećam da se govorilo o političkom stanju u Prijedoru i Ljubiji i da je u vezi sa ekonomskim i političkim stanjem donesen zaključak da oni organiziraju generalni štrajk svih rudara u Ljubijskim rудnicima. Taj zadatak je izvršen jer znam da je štrajk organiziran.

Kad sam 11. novembra 1940. godine bio na vatrogasnoj vježbi u Prijedoru na željezničkoj stanici primjetio sam Djuru Puoara. Namjeravao sam mu prići, ali mi je on dao znak rukom da mu ne prilazim.

Tada sam u razgovoru sa vatrogascima u Prije-

A. B. M. D. I.

ABK

doru doznao da su ljubijski rudari još u štrajku. Medjutim, danas mi je nejasno da li je to onaj štrajk koji je izbio u Ljubiji krajem avgusta 1940. godine i koji je i dalje traje, ili je to novi štrajk? Značajno je da je štrajk organiziran i da ga je organizirala partijska organizacija. Bravak Djure Pucara u Prijedoru svakako je bio vezan za ovaj štrajk ljubijskih rudara.

U toku trajanja partijskog savjetovanja imali smo jednu pauzu. Pauza je trajala samo negdje oko pola sata. Ugasilo se svjetlo i otvorili prozori da se prostorija prozrači. Porodica ROJC pripremila je u toku trajanja konferencije neku mezu za sve prisutne, mislim neke sendviče. U toku spomenute pauze po grupama se išlo u kuhinju po sendvič i kafu. Svi u kuhinji nisu mogli stati. Zbog toga su pojedinci odlazili po sendviče i vraćali se nazad u sobu.

Dok se prostorija prozračivala sa otvorenim prozorima nije se razgovaralo. U tišini smo jeli sendviče i pili kafu. Pred nastavak savjetovanja prozori su se ponovo zatvorili i zamračili. Inače se svo vrijeme razgovaralo poluglasno da se vani ne bi čulo.

Ton cijelokupnom savjetovanju dao je Djuro Pucar. Onaj nepoznati drug koji je objasnjavao političku situaciju tu i tamo nešto je upitao, ali nije diskutovao.

Doneseni su mnogobrojni zaključci, ali ih se sada ne sjećam. Zaključke je predložio Djuro Pucar i prisutni su ih prihvatili.

Po završetku počeli smo se razilaziti, ali ne svi zajedno. Izlazili smo u razmacima jedan po jedan na razne strane. Ja sam preko njiva i ograda došao do kuće Ženinog brata. Pokucao sam mu na prozor i upitao: "Važi li ono što sam ti rekao?".

Po što sam dobio odgovor produžio sam dalje. Opet sam napravio zaobilazni krug preko ograda, livada i njiva. Morao sam biti oprezan da me na Malti ne vide. Trebalo je doći do kamenog mosta i ispod njega uzeti ostavljene stvari. Kad sam se dokopao mosta, odnosno alata i bioikla više nisam imao

nikakve brige.Skobodno sam se mogao kretati.Sjeo sam na bicikl i polakao krenuo u grad.Namjerno sam odlučio da svratim u neku kafanu da me vide "na dužnosti".Bio sam umoran i iskakajem iskaljan da su svi stekli utisak da sam naporno radio na nekoj popravci.Ako bi bilo potrebno,i za to sam imao odgovor u smislu naznačenja mesta gdje sam na vodovodnoj mreži radio.

Svratio sam u kafanu Gušića,koja je bila radio stanica za čaršiju.Već sam tu našao rane posjetioce.Moja blatnjavost bila je dopunski alibi,odnosno dokaz za "savjesnost u radu na održavanju vodovoda!".Poslije kraćeg zadržavanja,tek toliko da bih popio kafu,produžio sam kući.

Na partijskom sastanku podnio sam izvještaj i upoznao drugove sa zadacima koji su proizilazili iz opštih zaključaka,a i konkretnih prijedloga kako treba organizirati politički i drugi rad.

Naša je čelija bila ocjenjivana od strane Mjesneg komiteta da dobro radi jer smo uvjek izvršavali postavljene zadatke.Medjutim,i danas mi je ostalo nejasno zbog čega Ivo Tukerić nije bio partijski vezan za našu čeliju.

26.april 1976.godine

Banja Luka


(Pajić Branko)

